

ACORDARE BURSE MASTER CONFORM HOTĂRĂRII NR.1 DIN 26.04.2021,
CU MEDIA CALCULATĂ DUPĂ FORMULA (MEDIA
SEM. 1+ MEDIA DE ADMITERE)/2

Nr. crt.	Marca	An stud	Media	Tip bursa
1	MU76328	1	10	Perfor. 1
2	MS76374	1	10	Perfor. 1
3	MQ75725	2	10	Perfor. 1
4	MQ76158	1	10	Perfor. 1
5	MS75979	2	10	Perfor. 1
6	MQ76159	1	10	Perfor. 1
7	MQ76160	1	10	Perfor. 1
8	MQ76182	1	10	Perfor. 1
9	MS76378	1	10	Perfor. 1
10	MQ75756	2	10	Perfor. 1
11	MQ75757	2	10	Perfor. 1
12	MS76382	1	10	Perfor. 1
13	MS76071	2	10	Perfor. 1
14	MQ75758	2	10	Perfor. 1
15	MS76013	2	10	Perfor. 1
16	MS76338	1	10	Perfor. 1
17	MQ75763	2	10	Perfor. 1
18	MQ76168	1	10	Perfor. 1
19	MS75993	2	10	Perfor. 1
20	MS76394	1	10	Perfor. 1
21	MQ76201	1	10	Perfor. 1
22	MV76111	2	10	Perfor. 1
23	MV76109	2	10	Perfor. 1
24	MS76086	2	10	Perfor. 1
25	MU75721	2	10	Perfor. 1
26	MS76087	2	10	Perfor. 1
27	MS76322	1	9,67	Perfor. 2

28	MQ75748	2	9,6	Perfor. 2
29	MS76323	1	9,62	Perfor. 2
30	MT76212	1	9,6	Perfor. 2
31	MV76091	2	9,88	Perfor. 2
32	MQ76180	1	9,75	Perfor. 2
33	MS76376	1	9,73	Perfor. 2
34	MS76350	1	9,62	Perfor. 2
35	MT75836	2	9,61	Perfor. 2
36	MS76375	1	9,88	Perfor. 2
37	MT75802	2	9,68	Perfor. 2
38	MV76415	1	9,75	Perfor. 2
39	MS76354	1	9,86	Perfor. 2
40	MQ75726	2	9,94	Perfor. 2
41	MQ76181	1	9,78	Perfor. 2
42	MT75810	2	9,93	Perfor. 2
43	MV76418	1	9,76	Perfor. 2
44	M675870	2	9,7	Perfor. 2
45	MS76377	1	9,64	Perfor. 2
46	MT76216	1	9,67	Perfor. 2
47	MS75981	2	9,7	Perfor. 2
48	MQ76183	1	9,83	Perfor. 2
49	MQ75751	2	9,66	Perfor. 2
50	MV76092	2	9,95	Perfor. 2
51	MQ75754	2	9,7	Perfor. 2
52	MT75809	2	9,98	Perfor. 2
53	M675879	2	9,65	Perfor. 2
54	MT76217	1	9,94	Perfor. 2
55	MV76399	1	9,88	Perfor. 2
56	MS75982	2	9,67	Perfor. 2
57	MQ76185	1	9,75	Perfor. 2
58	MS76357	1	9,75	Perfor. 2
59	MR75909	2	9,68	Perfor. 2
60	MS76383	1	9,67	Perfor. 2
61	MS76384	1	9,62	Perfor. 2
62	MT76218	1	9,6	Perfor. 2
63	MT76240	1	9,94	Perfor. 2
64	MS76012	2	9,8	Perfor. 2
65	MU76144	1	9,85	Perfor. 2
66	MS76386	1	9,63	Perfor. 2
67	MR75911	2	9,8	Perfor. 2
68	M675885	2	9,8	Perfor. 2
69	MV76096	2	9,65	Perfor. 2

70	MS76358	1	9,81	Perfor. 2
71	MR76277	1	9,94	Perfor. 2
72	MQ76193	1	9,63	Perfor. 2
73	MT75821	2	9,62	Perfor. 2
74	MU75703	2	9,69	Perfor. 2
75	MT75848	2	9,68	Perfor. 2
76	MS76359	1	9,97	Perfor. 2
77	MV76426	1	9,69	Perfor. 2
78	MT75849	2	9,7	Perfor. 2
79	M675888	2	9,68	Perfor. 2
80	MU75706	2	9,78	Perfor. 2
81	MT76225	1	9,66	Perfor. 2
82	MS76341	1	9,68	Perfor. 2
83	MS76361	1	9,88	Perfor. 2
84	MS76077	2	9,96	Perfor. 2
85	MT76227	1	9,89	Perfor. 2
86	MS75938	2	9,91	Perfor. 2
87	MU76150	1	9,73	Perfor. 2
88	MS76018	2	9,6	Perfor. 2
89	MS75989	2	9,7	Perfor. 2
90	MT76229	1	9,84	Perfor. 2
91	MQ76198	1	9,78	Perfor. 2
92	MT75824	2	9,91	Perfor. 2
93	MQ75767	2	9,8	Perfor. 2
94	MV76102	2	9,83	Perfor. 2
95	MT76231	1	9,84	Perfor. 2
96	MT76232	1	9,61	Perfor. 2
97	MS75992	2	9,7	Perfor. 2
98	MT76233	1	9,75	Perfor. 2
99	M675890	2	9,83	Perfor. 2
100	MV76407	1	9,88	Perfor. 2
101	MT75854	2	9,61	Perfor. 2
102	MU76153	1	9,73	Perfor. 2
103	MT75855	2	9,67	Perfor. 2
104	MT75857	2	9,76	Perfor. 2
105	MQ76204	1	9,8	Perfor. 2
106	MU76154	1	9,94	Perfor. 2
107	MR76283	1	9,89	Perfor. 2
108	MV76409	1	9,77	Perfor. 2
109	MU75717	2	9,79	Perfor. 2
110	MQ76202	1	9,8	Perfor. 2
111	MT76234	1	9,86	Perfor. 2

112	MS75948	2	9,75	Perfor. 2
113	MS76001	2	9,78	Perfor. 2
114	MT76236	1	9,96	Perfor. 2
115	MU75718	2	9,69	Perfor. 2
116	MU75719	2	9,73	Perfor. 2
117	MU75720	2	9,93	Perfor. 2
118	MT75834	2	9,68	Perfor. 2
119	MT75862	2	9,78	Perfor. 2